Exhibit A - Pro-Mark Services, Inc. United States Air Force contracts

<u>Contract</u>	Task Order	Award Date	Air Force activity	Payment amount
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0072	09/12/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0073	09/12/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0074	09/12/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0075	09/12/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0076	07/31/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0077	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0078	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0079	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0081	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0082	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0084	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0086	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0087	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0088	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0089	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0090	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0093	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$24,645.98
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0095	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0096	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0097	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0099	07/28/23	Minot Air Force Base, ND	\$7,191.26
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0123	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$22,574.50
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0124	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$13,729.85
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0125	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$13,729.85
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0126	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$16,999.30
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0127	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$22,579.10
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0128	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0129	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$19,192.35
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0130	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$4,442.45
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0131	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$6,233.29
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0132	09/12/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0133	09/12/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0134	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-23-F-0135	09/06/23	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-19-D-A001	FA4528-24-F-0003	01/10/24	Minot Air Force Base, ND	\$13,403.30
FA4528-20-D-0004	FA4528-21-F-0091	09/27/21	Minot Air Force Base, ND	\$0
FA4528-20-D-0004	FA4528-22-F-0133	09/14/22	Minot Air Force Base, ND	\$39,498.01
FA2517-20-D-0010	FA2543-22-F-0058	9/28/22	Buckley Air Force Base, CO	\$229,594.70

Exhibit A - Pro-Mark Services, Inc. United States Air Force contracts

<u>Contract</u>	<u>Task Order</u>	Award Date	Air Force activity	Payment amount
FA4659-17-D-C002	FA4659-22-F-0059	9/28/22	Grand Forks Air Force Base, ND	\$0
FA4600-16-D-6003	FA4600-20-F-0192	9/30/20	Offutt Air Force Base, NE	\$147,137.55
FA4600-21-P-0075	None	9/27/21	Offutt Air Force Base, NE	\$6,756
			TOTAL	\$587,707.49